


SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 6 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-78-2  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
**15th Edition**

ISBN 978-1-920458-78-2



9 781920 458782

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

ISBN 978-1-920458-78-2

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 6 Buka I



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**PUOGAE  
SETSWANA**

Buka I  
Kgweditlano  
1 & 2



Mme Angie Motshetka,  
Tona ya Lefapha la  
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatona wa Lefapha  
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshetka le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntsha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntla go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

## MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

<b>Tekatekano</b> Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola. 	<b>Seriti sa botho</b> Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi. 	<b>Botshelo</b> Botshelo jothe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe. 
<b>Lelapa</b> Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago. 	<b>Thuto</b> Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo. 	<b>Mmereko</b> Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko. 
<b>Kgololosego le pabalesego</b> O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlisano ka mokgwa wa kagiso. 	<b>Dithoto</b> Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa. 	<b>Bodumedi. Tumelo le dikakanyo</b> Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe. 
<b>Tshireletsego</b> Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile. 	<b>Boagi</b> Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona. 	<b>Kgololosego ya puo</b> O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe botlhoko. 




Mophato



P u o g a e

YA SETSWANA



SETSWANA  
Buka  
I



## Thitokgang 1: Sekolo

<b>1 Dira se ba se dirang</b>	<b>2</b>
Kopisa seemo sa bana ba ba mo ditshwantshong. Tsamaiso ya dithwe	
<b>2 Mmele</b>	<b>4</b>
Dikarolo tsa mmele Reetsa mme o supe karolo e e nepagetseng ya mmele. Sega tiro ya dikarolo tsa mmele mme o di kgomaretse ka nepagalo mo setshwantshong.	
<b>3 Molema le Moja</b>	<b>6</b>
Mathoko Gatisa seatla sa molema le sa moja mme o bale menwana.	
<b>4 Molema le Moja</b>	<b>8</b>
Mathoko Bontsha seatla sa molema le moja Go kwala: Go gatisa	
<b>5 Ikatise go kwala leina la gago</b>	<b>10</b>
Go kwala: pharolantsho ya ditshwantsho, Lemoga mme o sekeletse ditthika tsa leina la gago. Ikatise go kwala leina la gago. Mela e yang kwa tlase: thalela difolaga dithobane, le mabolomo diku.	
<b>6 Di kwa kae?</b>	<b>12</b>
Maemo mo lefelong: Go bua, Mafoke mo godimo, ka fa tlase, kwa morago. Bua gore bana ba ba kwa kae.	
<b>7 E dira modumo ofe?</b>	<b>14</b>
Kutlo ya modumo: E dira modumo ofe? A e dira modumo o	

o kwa godimo kgotsa o o kwa tlase? Pharolantsho ya ditshwantsho: sekelets e e sa tsamaelaneng mo moleng mongwe le mongwe.	
<b>8 Pabalesego ya kwa gae</b>	<b>16</b>
Go bua: supa gore ke eng se se kotsi mo setshwantshong. Tihalosa gore ke goreng se le kotsi.	
<b>9 Go golaganya kana go nyalanya</b>	<b>18</b>
Pharolantsho ya ditshwantsho, tiriso ya dithwe, Thala mola go golaganya lesea lengwe le lengwe le mmaalona. Kutlo ya modumo: Phologolo nngwe le nngwe e dira modumo ofe?	
<b>10 Phaposiborutelo ya me</b>	<b>20</b>
Dikwalopono, go bua: Naya dilwana tse di mo phaposiboruteleng maina. Ke dife tse le nang le tsona mo phaposiboruteleng?	
<b>11 Selemo le Mariga</b>	<b>22</b>
Mebala le dittha: Sekelets diaparo tse re di aparang selemo ka bohibidu mme tsa mariga ka botala jwa legodimo.	
<b>12 Bophepa</b>	<b>24</b>
Sekeltsa dilo tse re di dirisetsang bophepa. Go kwala: Tsamaiso ya leitlo le setse bobo jwa segokgo.	
<b>13 Kwa sekolong</b>	<b>26</b>
Go bua ka ga setshwantsho Go buisa polelo Modumo: a	

Bua modumo mme o khalar, morago batla mme o sekeletse.  
Tiriso ya mafoke: Buisa mafoke mme o reetse medumo.  
Go buisa: Golaganya dikarata tsa mafoke le mafoke a.  
Tiro ya boithabiso

**14 Tlhaka a**

Ikatise go kwala tlhaka.  
Onset sound: Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -a.  
Pharolantsho ya ditshwantsho: Batla mme o sekeletse setshwantsho, sebopogo kgotsa tlhaka e e tshwanang le ya nthiha.  
Golaganya mebal le dibopogo.

**15 Go tshameka mmogo**

Popego e e tshwanang le papetlana 13  
Modumo: s  
Tiro ya boithabiso (gatisa mme o batle) tsamaiso ya mattho

**16 Tlhaka k**

Go kwala: gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka S  
Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -s.  
Tlatsa ka tlhaka s mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.



## Thitokgang 2: Go tshameka mmogo

<b>17 Re a tshameka</b>	<b>34</b>
Modumo: c Tiro ya boithabiso: Gatisa mela e e maronthorontho ya dibopogo tsa diphologolo.	
<b>18 Tlhaka i</b>	<b>36</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka C Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -C. Tlatsa ka tlhaka C mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
<b>19 Re a tshameka</b>	<b>38</b>
Modumo: i Tiro ya boithabiso: Feleletsa diphetene.	
<b>20 Tlhaka n</b>	<b>40</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka i Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -i. Tlatsa ka tlhaka i mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
<b>21 Re tshameka mmogo</b>	<b>42</b>
Modumo: e Tsamaiso ya mattho mo bobing jwa segokgo: Thusa mokgweetsi go fitla kwa bokhutlong jwa tsela.	
<b>22 Tlhaka e</b>	<b>44</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka e. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -e. Tlatsa ka tlhaka e mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	

<b>23 Morutabana</b>	<b>46</b>
Modumo: O Tiro ya boithabiso: Feleletsa diphetene.	
<b>24 Tlhaka r</b>	<b>48</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka o. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -o. Tlatsa ka tlhaka o mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
<b>25 Go thusa</b>	<b>50</b>
Modumo: P Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.	
<b>26 Tlhaka o</b>	<b>52</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka p. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -p. Tlatsa ka tlhaka p mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho..	
<b>27 Go opela</b>	<b>54</b>
Modumo: n Draw yourself and then write your name.	
<b>28 Tlhaka s</b>	<b>56</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka n. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -n. Tlatsa ka tlhaka n mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoke ka go tshwaraganya ditshaka.	

<b>29 Go ya kwa gae</b>	<b>58</b>
Modumo: b Tiro ya boithabiso: Feleletsa diphetene.	
<b>30 Tlhaka u</b>	<b>60</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka b. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -b. Tlatsa ka tlhaka b mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
<b>31 Ke gorogile sentle</b>	<b>62</b>
Modumo: g Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.	
<b>32 Tlhaka t</b>	<b>64</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka g. Sekelets ditshwantsho tse di simololang ka modumo -g. Tlatsa ka tlhaka g mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	





## Thitokgang 3: Go eta



<b>33 Go ja sentle</b>	<b>70</b>	<b>39 Bophepa</b>	<b>82</b>	<b>46 The letter g</b>	<b>96</b>
Modumo: h Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lebelela setshwantsho mme o thale sekelte maungo olthe.		Modumo: t Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lemoga pharologano		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka m & n. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -m & n. Tlatsa ka tlhaka m & n mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>34 Tlhaka b</b>	<b>72</b>	<b>40 Tlhaka w</b>	<b>84</b>	Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
Sala morago mme o gatise: Thusa bese go ya kwa ntlong nngwe le nngwe mo bobing jwa segokgo. Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka h. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -h. Tlatsa ka tlhaka h mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Thala ditshwantsho tsa mafoko a simololang ka tlhaka h.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka t. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -t. Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go buisa: Khalara lefoko le le nepagetseng le le golaganang le setshwantsho.			
<b>35 Fa sekolo se duele</b>	<b>74</b>	<b>41 Rre</b>	<b>86</b>	<b>47 Boikutso</b>	<b>98</b>
Modumo: r Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala difathego mo mathabaphefong mme o khalaré setshwantsho.		Modumo: U Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlotla kgang.		Modumo: f Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala difathego mo mathabaphefong mme o khalaré setshwantsho.	
<b>36 Tlhaka v</b>	<b>76</b>	<b>42 Tlhaka p</b>	<b>88</b>	<b>48 Tlhaka f</b>	<b>100</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka r. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -r. Tlatsa ka tlhaka r mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka u. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -u. Tlatsa ka tlhaka u mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho..		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka f. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -f. Tlatsa ka tlhaka f mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>37 Metshameko</b>	<b>78</b>	<b>43 Go dira tirogae</b>	<b>90</b>	<b>49 Abuti</b>	<b>102</b>
Tlhaka: K Tiro ya boithabiso: Golaganya kgwele le motshameko.		Modumo: d Modumo: Tlatsa tlhaka d go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho. Morago o gatise tumanosi.		Modumo: Y Sala matlho morago o dirisa bobo jwa segokgo. Bontsha tselo e Ati a e tsayang go ya kwa sekolong. Tihalosetsa tsala ya gago ka ga se.	
<b>38 Tlhaka g</b>	<b>80</b>	<b>44 Tlhaka y</b>	<b>92</b>	<b>50 Tlhaka j</b>	<b>104</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka k. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -k. Tlatsa ka tlhaka k mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka d. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -d. Tlatsa ka tlhaka d mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka y. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -y. Tlatsa ka tlhaka y mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Khalara dibopego tse di nang le tlhaka y ka serolwana le tsa tlhaka g ka botala jwa legodimo.	
<b>45 Mme</b>	<b>94</b>				
Modumo: n le m Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlotla kgang.					

## Thitokgang 4: Lelapa la gaetsho

<b>51 Nkoko le ntatemogolo</b>	<b>102</b>	<b>56 Tlhaka f</b>	<b>112</b>	<b>61 Go thusa kwa gae</b>	<b>122</b>
Modumo: I Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphethene.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka w. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -w. Tlatsa ka tlhaka w mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: q Tekateko: Fetsa setshwantsho.	
<b>52 Tlhaka c</b>	<b>104</b>	<b>57 Letsatsi la botsalo</b>	<b>114</b>	<b>62 Tlhaka h</b>	<b>124</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka l. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -l. Tlatsa ka tlhaka l mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: X Tiro ya boithabiso: Thala dikerese mo kukung e go bontsha gore o na le dingwaga di le kae.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka q. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -q. Tlatsa ka tlhaka q mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>53 Malome le mmangwane</b>	<b>106</b>	<b>58 Tlhaka z</b>	<b>116</b>	<b>63 Kwa serapeng sa diphologolo</b>	<b>126</b>
Modumo: V Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho ka ga lenaneo la TV le o ratang go le bogela.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka x. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -x. Tlatsa ka tlhaka x mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: Z Tiro ya boithabiso: Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa legaing la yona.	
<b>54 Tlhaka m</b>	<b>108</b>	<b>59 Go ja</b>	<b>118</b>	<b>64 Tlhaka x</b>	<b>128</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka v. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -v. Tlatsa ka tlhaka v mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: j Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka z. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -z. Tlatsa ka tlhaka z mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>55 Re a tshuna</b>	<b>110</b>	<b>60 Tlhaka q</b>	<b>120</b>		
Modumo: W Pharolagantsho ya ditshwantsho: Sekeletsat nama ka bobidu, o sekeletsat disepa ka botala jwa legodimo mme o sekeletsat maungo ka botala jwa tlhaga.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka j. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -j. Tlatsa ka tlhaka j mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.			

# Dira se ba se dirang



A re diragatseng

Etsisa bana ba.




Tshwara  
tlhogo ya  
gago



Tshwara  
magetla a  
gago



Tshwara  
mpa ya  
gago




Tshwara nko  
ya gago



Tshwara  
mangole a gago




Ntsha  
leleme la  
gago



Tswala  
matlho  
a gago



Letlha:



## 2 Mmele




A re diragatseng

Reetsa morutabana wa gago mme o  
supe karolo e e nepagetseng ya mmele  
wa gago.


matlho  
nko  
molomo  
magetla  
sehuba  
letsogo  
mpa

menwana  
seatla  
kgononnope

tlhogo  
moriri  
ditsebe



meno  
loleme  
molala  
sejabana



monwana wa  
leoto








Letlha:



A re kwaleng

Sega matsogo le maoto mme o a kgomaretse mo lef elong le le nepagetseng.  
Khalara setshwantsho mme o gakologelwe go thala sefatlhego.






A re kwaleng



Gatisa letsogo la gago la molema.

Molema






Letlha:



A re kwaleng

Gatisa letsogo la gago la moja,  
mme o bale menwana ya gago.

Moja




Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Ema jaaka mosimane yo o mo setshwantshong.  
Bontsha letsogo la gago la moja.  
Bontsha letsogo la gago la molema.  
Bontsha letsogo le o ratang go kwala ka lona.  
Bontsha leoto le o ratang go raga ka lona.





Letlha:


# Gatisa mela




A re kwaleng




Thala megala ya dibalunu tse.





Thala dithobanyana tsa dimonamone tse.



Thusa notshe go batla lelomo.



Thusa serurubele go batla lelomo.



# Ikatise go kwala leina la gago



A re kwaleng

Sekeletsa tlhaka  
ya ntlha ya leina la  
gago.

Ikatise go e kwala.

A B C D E F G  
H I J K L M N  
O P Q R S T  
U V W X Y Z

Sekeletsa ditlhaka tse dingwe.

a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z

Ikatise go kwala leina la gago.

Leina:

Sefane:



Letlha:



### A re kwaleng




Thala dithobanyana tsa difolaga.




Thala dikutu tsa malomo a.



Thusa mmutla go batla ngwana wa gagwe.



Thusa mosimane go fofisa khaete ya gagwe.



Morutabana: Saena

Letlha

## 6 Di kwa kae?



A re diragatseng

Etsisa bana ba.




ka fa tlase  
ga lebokoso

kwa ntle ga  
lebokoso



fa thoko ga mongwe le mongwe

ka fa gare ga  
lebokoso



kgarametsa  
kwa morago

dutse mo gare

goga kwa pele



Letlha:



fa pele ga  
setulo

dutse mo  
setulong



ka fa tlase  
ga setulo



eme mo godimo  
ga setulo



fa morago  
ga setulo

fa thoko ga  
setulo



## 7 Di dira modumo ofe?



A re kwaleng

Di dira modumo ofe?

Bua gore e dira modumo ofe mme o sekeletse tse di dirang modumo o o kwa godimo.







Letlha:

# E e seng yona, a e tswe



A re kwaleng

Sekeletsa e e seng yona mo lebokosong.






A re bueng

Ke goreng se se le kotsi? Ke eng se se kotsi mo setshwantshong se?



Letlha:



Morutabana: Saena

Letlha

17


# 9 Go golaganya





Letlha:

Kgomo



Morutabana: Saena

Letlha

19




A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




kgetsana ya dibuka

lebokoso la  
dijotshegare

matute a maungo




apole



bolo



mogala wa kgati



dibuka






Letlha:




phousetara



phazele



dikherayone



phensele


sekgomaretsi



sekere



rula



raba



pene le pampiri



pente



boratšhe jwa pente





radio



khomphutara



A re kwaleng

Sekeletsa diaparo tse re di aparang selemo ka **bohibidu**.Sekeletsa diaparo tse re di aparang mariga ka **botalajwa**  
**legodimo**.

Selemo



Letlha:








Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Sekelotsa dilo tse re di dirisetsang bophepa.





Letlha:



A re kwaleng

Thusa basetsana go bona maraše a bona a meno.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Ati le Amo.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

apole





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Ati	aka	aba
Amo	ama	aga



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa gago.

Ati le Amo.


Morutabana: Saena

Letlha



Are kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.






apole

a a a a a a a

A A A A A



Are kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - **a**.




Letlha:



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsatsho se se tshwanang le sa ntsha.



Batla o bo o sekeletsatsho e e tshwanang le ya ntsha.

a

a

d

b


a

b



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsatsho se se tshwanang le sa ntsha



Morutabana: Saena

Letlha

# Go tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



ABC Medumo

## Kopano e a thusa.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



k	s	e	c
e	k	o	s
a	s	x	k
s	u	w	a

kepe  
se





Letlha:



A re buiseng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kokelo	kokola	kana
kapi	kopi	kepeše



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Kopano e a thusa.




Boithabiso

Thusa nonyane go bona sentlhaga sa yona.



Thusa mosimane go nosa kgwele.



Thusa serurubele go batla lebolomo.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



katse

**Kk**

kereke

**k** **k****K** **K**





Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

b  
l  
n  
→ aya

baya  
laya  
naya

b  
r  
l  
→ ona

s  
g  
k  
→ ala

la  
go  
ra  
ga

## 17 Re a tshameka



A re bueng

### Ati, adima bolo!



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o  
sekeletse.

i	d	i	a
e	i	e	a
a	o	a	a
s	o	a	i



inama





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ina	giwa	bina
ila	ipala	ikila



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Ati adima bolo.




Boithabiso

Golaganya maronthorontho go bona gore phologolo e ke ya mofuta mang.




Morutabana: Saena

Letlha



Ikatise go kwala tlhaka e.



I i



inama

i :

I I



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - i.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - i mo diphatleng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pod \_



tlhap \_



zip \_



maš \_

Morutabana: Saena

Letlha

# Re a tshameka



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

## O na le bana ba bangwe.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



u	n	m
a	w	u
u	o	u
m	u	n





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

noga	nopola	nana
nare	noka	nalete



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.





O na le bana ba bangwe.



Boitumediso

Feletsa dithulaganyo tse.



Morutabana: Saena

Letlha


20 Tlhaka n

Kgweditharo 1 - Beke 5




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



n n

N N



Letlha:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



5



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

I

lema

r → ema

rema

h

hma

f

d

s

isa

m

l

f

etsa

b

p

f

ene

Morutabana: Saena

Letlha

## 21 Re tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

O eme.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u

emere





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

eka	ega	epa
ela	ema	ena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




O eme.



Boitumediso

Thala tsela ya go thusa mokgweetsi go fetsa leeto la gagwe.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



enke

**E** **e**


emere

**e** 
**E** 



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - e.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - e mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagettseng.

l\_f\_ \_ \_lo  
h\_k\_ \_  
p\_n\_ \_  
nn\_t\_ \_



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



r	n	e	r
a	e	u	r
e	r	u	r
r	e	n	u

raba





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

raba	rema	roma
rama	reka	roka



A re kwaleng



Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Re      a      dumedisa      Morutabana.



Boitumediso

Feleletsa dithulaganyo tse.





Morutabana: Saena

Letlha





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



R r roka



r r

R R



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsat ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - r.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -r mo diphatheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


radio

llere

ha\_aka

\_aba\_a

lega\_e



Morutabana: Saena

Letlha

## 25 Go thusa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

A o ke o eme  
ka dinao.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



o	p	a	b
b	a	p	o
a	o	b	p
d	p	a	o

omo





Letlha:



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ora	ono	dinao
ola	oma	olosa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




A      o      ke      o      eme      ka      dinao.



Boitumediso

Tlotlela tsala ya  
gago ka ga kgang  
e o e bonang mo  
ditshwantshong  
tsa.




Morutabana: Saena

Letlha





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.





Letlha:




A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - O.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - O mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



kg \_ m \_



m \_ l \_ mo




k \_ l \_ i



mp \_ p \_



leb \_ k \_ s \_



p \_ di

Morutabana: Saena


Letlha

## 27 Go opela




Sengwe se le  
ka se opelang.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



s	n	s	u
a	n	s	n
s	m	n	m
m	s	n	s





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

seatla	sekere	setulo
selepe	sesepa	setofo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Sengwe se le ka se opelang.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa gago o bo o kwala leina la gago.

Setshwantsho sa me:



Lokwaloitshupo lwa me

Leina: \_\_\_\_\_

Sefane: \_\_\_\_\_

Letlha la  
botsalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



S S S S S S

S SSS



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo - **S**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **S** mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.



\_\_\_\_\_eipone



dikau\_\_\_\_\_u



\_\_\_\_\_etofo



\_\_\_\_\_ekolo

## 29 Go ya kwa gae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

# Amo o gaufi le setulo.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



b	u	p	u
a	b	a	p
u	b	u	b
b	d	p	u

uno





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

gaufi	setulo	kuka
ura	upa	rua



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Gaufi

le

setulo.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.




s \_ t \_



k \_ b \_



k \_ k \_




kh \_ d \_

Morutabana: Saena

Letlha


## 30 Tlhaka U

Kgweditharo 1 - Beke 8



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



u u

U U



Letlha:



A re kwaleng

Sekoletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - **U**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka-**U** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

kubu



setulo

buka



mmutla

khudu



lerubisi

## 31 Ke gorogile sentle



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



t	a	p	t
a	t	a	n
q	o	a	t
t	p	q	u

tamati





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tafole	tamati	setulo
tonki	tapole	setena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso


Thala setshwantsho o bontshe gore o tsamaya jang go ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe.

Tumi                    o                    dumedisa                    ausi.





A re kwaleng

Gatisa maronthorontho morago o khalare setshwantsho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.




t t

T T



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore di dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



tamati

\_ee

\_en\_e


\_erekere

tapole

\_onki


\_enese

se\_ena



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



pere

pene



tau

tlou



tamati

tapole




tente

rente



tau

topo



dithobane

ditantanyane



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Mediumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

**Buti o ja apole.**



b	n	m	b
n	b	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

baba	bopa	bina
bola	bona	busa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Buti                    o                    ja                    apole.



Boitumediso

Lebelela ditshwantsho o bo o sekeletsa maungo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



bolo



balabuka






Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -b mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.




bolo



baesekele



buka



bolao


Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng




ABC

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

# Vusi o apere sekipa.



v	f	p
t	v	a
d	r	v
v	f	r

VUVUZELA





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

vum - vum	vuvuzela
vimi	video



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Vusi                    o                    apere                    sekipa.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



itumetse



tlhontse



tenegile



tshogile


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



V V

V V









Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -V mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

vimi

vum

vidio

vuvuzela



Morutabana: Saena


Letlha

## 37 Metshameko



A re bueng

Lebelela sethwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

ditlhako





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dula	diga	disa
dibe	dupa	dira



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O dikolosa bolo.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala mola go tswa mo setshwantshong se se kwa tlase go  
ya kwa bolong o o nepagetseng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



d d

D D




Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - **d**.



A re kwaleng

**d** **b**

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



olo




uka



olao



intšwa



ele



piipii



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Wena a dira eng?



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	d	j
i	f	a
w	a	w
f	w	j

waelese





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

wiki	wela	wena
waelese	wesi	lewelana



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso

Sega mafoko a a fa tlase ga tsebe. Tlhophya gore a tshwanetse go tsena mo lebokosong lefe mme o a kgomaretse mo go lona.



a







e



i



o



lapa

sekolong

kika

sekere

lala

logong

pene

tlhogong

nnete

kala

zipi




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



W W

W W




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **w** kana **b** mo diphatlheng gore e bope lefoko le le golaganang le setshwantsho.




waelese



bolo




lebota



atšhe



ese




o\_i

41 Rre



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



z	v	t	f
t	z	t	p
d	t	z	b
z	d	z	v

zozo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

zwing	zwii	zozo
Sezulu	zinki	zipi



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

O baakanya zozo.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka moo Ati a bonalang ka teng pele le morago ga sekolo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



podí



Pp

panana



P  
P

P  
P





Letlha:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka- **p** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pitsa

pene



ente



odi

## 43 Go dira tirogae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



p	y	p	y
a	y	a	p
d	a	y	b
a	y	p	y

# Yo o a buisa.

yokate





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

yokate	laya	yole
baya	naya	tsaya



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Yo            o            a            buisa.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

**pene**  
p \_ la  
p \_ di  
p \_ tsa  
p \_ nana

a  
e  
o  
i  
u

The diagram shows a word search or matching activity. On the left, there are five illustrations: a grey pot with a lid, a blue pen with a red circle around its middle, a yellow banana, a blue cloud with rain drops, and a brown goat. To the right, there is a grid of words starting with 'p' and a vertical column of vowels. Red lines connect the pen to the 'e' in 'pene', the banana to the 'a' in 'pene', the cloud to the 'e' in 'p \_ la', the goat to the 'i' in 'p \_ di', and the pot to the 'u' in 'p \_ nana'.



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Y y



yokate

y y

Y Y




Letlha:




A re kwaleng

Khalara tlhaka **y** ka serolwana le tlhaka **g** ka botala jwa tlhaga.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse di tlogetsweng go bopa lefoko le le nepagetseng  
le le golaganang le setshwantsho.



\_\_o\_\_o



\_\_okate



se \_\_alemowa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



g	y	p	g
a	y	g	p
d	g	g	b
a	y	g	y





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

goga	gogola	gagola
gana	gopa	gola



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba

a


goroga.



Boitumediso

Tlotlela tsala ya gago ka ga se o se bonang mo ditshwantshong tse di latelang.

1



2



3



Morutabana: Saena

Letlha




46 Tlhaka g

Kgweditharo 2 - Beke 4




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



galase



gauta

g g

G G




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **g** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

galase



gauta



gama



raga



garawe



Morutabana: Saena


Letlha

## 47 Boikhutso



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Ga a bone sepe.



p	e	z	p
a	p	s	o
c	z	p	z
p	o	z	a



panana



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

pega	pela	selepe
pelo	sepe	peke



A re kwaleng


Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ga      a      bone      sepe.




Boitumediso

Tlotlela tsala ya gago ka ga kgang e o e bonang mo ditshwantshong tse.



1



2



3

O palelwake go fologa setlhare.



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go kgabisa mokgoro wa ntlha wa Sezulu.  
Itirele paterone ya gago mo go wa bobedi o bo o o khalara.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



zozo

Z Z

Z Z



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



zozo

yo-yo



zipi

sipi



lefela

lefeelo




Mozulu

Mothosa



serapa

lerapa



senke

zinki

## 49 Abuti



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Jomo o a dira.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



y	j	g	y
g	j	g	j
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

jesa	ja	jona
jela	jeke	sejana



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Jomo                    o                    a                    dira.



Boitumediso

Supetsa Bongi tsela ya go ya kwa sekolong, kwa lebenkeleng  
le kwa boemela thekesi ya ditekesi.



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsatlhaka e e tshwanang le ya ntsha.

**j****t****f****t****g****j****t****j****t****f****f****a****f****d****f****t****p****j**

A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

**Jj**

jeresi

**j** **j****J** **J**



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



jeke  
beke



tlola  
tlala



jeme  
jela



baki  
khaki



ntšhwa  
ntšwa




jeli  
jipi

Morutabana: Saena

Letlha

101



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

O tlhomoga pelo,  
a re, c-c-c.



c	d	p
a	c	a
d	a	c
a	c	p



Sechaba



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

c - c - c

Sechaba

nce - nce - nce

Chweneemang



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O

tlhomaga

pelo

a

re

c - c - c.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso



lebelo



mogolo



bonya



kgologolo



ntšhwa



lesea








Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

C  
cC  
c

Sechaba

C  
cC  
c







Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.




thini

phini



katse

kake



koloi

boloi



kepeste

tekesi

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelala setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

**Malome o na le bona.**

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



m	r	t
t	m	t
r	t	m
v	m	f

motho





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

moma

moro

mosidi

mola

loma

mona



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Malome

o

na

le

bona.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala setshwantsho mo thelebišeneng go bontsha  
gore ba bogetse eng.






Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



m m

M M



Letlha:



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa lefoko le le simololang  
ka medumo **m**- le **n**-.

**m**

**n**



A re kwaleng

**m**

**n**

Tlatsa dithhaka mo diphatlheng gore lefoko le  
golagane le setshwantsho.



\_\_ete



\_\_ashi



\_\_oko



\_\_otshe



\_\_ko



se \_\_ tlhaga

Morutabana: Saena


Letlha



# Bana ba na le Rasefo.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

founu





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

fofa	fefera	fudua
mafofa	fela	fisa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana ba na le Rasefo.



Boitumediso



Sekeletsa nama ka mmala o mohibidu.

Sekeletsa disepa ka mmala o o botala jwa legodimo.

Sekeletsa maungo ka mmala o o botala jwa tlhaga.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



founu

f f

F F






Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **f** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

lefofa

feiye

lefeelo

folaga

foreimi



Morutabana: Saena

Letlha

113



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Ba leba kuku.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



I	d	p	I
a	I	a	p
d	a	I	b
I	d	p	d

legotlo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

loma	leba	lora
lema	lee	lerato



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba      leba      kuku.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala ditshwantsho  
tsa dikerese mo  
kukung e go bontsha  
gore o na le dingwaga  
di le kae.






Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



lebat i



legotlo






Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



Father  
Dr. G. Claude Pogson  
Cnr. 2nd & 3rd Streets  
Sir Alexander Pohle  
Pretoria



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - mo diphatleng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

<u>leoto</u>	
<u>egotlo</u>	
<u>etlhare</u>	
<u>ebone</u>	
<u>eobu</u>	

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



q	y	p	q
a	q	j	p
g	j	q	y
y	q	y	j

qo...qo...qo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

qo - qo - qo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa  
mafoko le mafoko a.



Khwini | a | re | o | tlaa | fola.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa balelapa ba gaeno morago o gatise mafoko.



rre
mme
ausi
abuti
nkoko
rremogolo


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa setshwantshong go ya kwa  
serwekutlong se o ka se dirisang.



pono



kamo



monko



tatso





kutlo



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



qo-qo-qo





Letlha:




A re kwaleng

Khalara setshwantsho go ya ka ditlhaka.





p=  q=  b=  a=  d=



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.

?



Morutabana: Saena

Letlha

# Go thusa kwa gae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

## Bana ba hema mowa.



ABC Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



h	d	p	d	h
a	b	h	p	d
d	h	d	b	q
h	d	p	h	b

hempe





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

humā	hibila	hula
hemā	hirā	hoko



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana      ba      hemā      mowa.




A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Feleletsa  
setshwantsho  
se se latelang.



Morutabana: Saena

Letlha




# 62 Tlhaka h



Isa bana ba sekolo kwa ntlong e khibidu.



Ikatise go kwala tlhaka e.



h h

H H




Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo-**h**.



A re kwaleng

Thala ditshwantsho tse, tse di simololang ka tlhaka-**h**.

hutshe

hempe

helikopotard

heke

Morutabana: Saena

Letlha


63

# Kwa serapeng sa diphologolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Ao Pule, nxae tlhe.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



X	C	X	S
a	e	z	e
z	s	x	z
s	x	e	s





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

x-rei	Xola
nxae	nxanxae



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ao Pule nxae tlhe.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa legaeng la yona.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Baakanya terata gore kgomo e se ka ya sutlha.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



X---rei

X X





Letlha:



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

f	ela
m	ela
s	ela

b	
f	ala
p	

t	
n	aya
b	

s	
b	oka
r	



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tsa dilo tse le nang le tsona kwa gaeno.




Morutabana: Saena


Letlha



## Thanodi ya me

A a	Nn
B b	Oo
C c	Pp
D d	Qq
E e	Rr
F f	Ss
G g	Tt
H h	Uu
I i	Vv
J j	Ww
K k	Xx
L l	Yy
M m	Zz





Sega mo moleng wa maronthorontho mme o kgomaretse lemorago la tsebe e mo sephuthelong se se kwa morago sa buka ya gago go ipopela kgetsana. mo go yona o ka kgona go tsenya tse-di-segeletsweng tsa gago gore o kgone go di dirisa gape.



# Tse-di-segeletsweng tsa me



kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa







kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa



Dikarata tsa mafoko:  
Sega dikarata tsa mafoko mo meleng e e  
maronthorontho. Di nyalanye le dikarata tsa mafoko  
tse di mo papetlanatirong e nomorilweng. Di  
kgomaretse mo mafokong a a nepagetseng.

27	Ati	Amo.	Amo le Ati.
31	Kopano	e	a thusa.
35	Ati	dima.	
39	O na le bana ba	bangwe.	
43	O	eme.	
47	Re a dumedisa	Morutabana.	
51	A o ke o eme ka	dinao.	
55	Sengwe se le ka se	opelang.	
59	Gaufi	setulo.	
63	Tumi o dumedisa	ausi.	
67	Buti o ja	apole.	
71	Vusi o apere	sekipa.	
75			





7q	Wena	o	dira	eng?	
83	Ga	a	bone	sepe.	
87	Yo	o	a	buisa.	
91	Ba	a		goroga.	
95	O	baakanya		zozo.	
99	Jomo	o	a	dira.	tlhe.
103	O	tlhomaga	pelo	a	re c-c-c.
107	Malome	o	na	le	bona.
111	Bana	ba	na	le	Rasefo.
115	Ba	leba		kuku.	Pule
119	Khwini	a	re	qo-ff	o tlaa
123	Bana	ba	hudua	dijana.	Ao
					127

